

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠТИTU



INDUSTRISKE SVOJINE

Klasa 36 (1)

Izdan 1 juna 1934.

## PATENTNI SPIS BR. 10899

Karner Ivan, lončar i pećar, Maribor, Jugoslavija.

Peć od kaljeva.

Prijava od 28 jula 1933.

Važi od 1 novembra 1933

Predmet ovog pronaleta je neka peć od kaljeva, koja ima napram dosada poznatim pećima tu prednost, da se uslijed duž središnjeg šupljeg prostora u obim postranim prostorima peći gore i dolje vodenih plinova sagorijevanja, može bolje iskoristiti toplina otpuštenih plinova sagorijevanja, a čiji šuplji prostori se mogu učiniti vazda lako pristupačnim za čišćenje.

U nacrtu prikazan je jedan primer izvedenja peći prema ovom pronaletu i to prikazuje:

Fig. 1 perspektivni prikaz; fig. 2 pogled odzgora; fig. 3 presjek po crti  $x_1-x_1$ ; fig. 4 presjek po crti  $y_1-y_1$ ; fig. 5 presjek po crti  $x_2-x_2$ ; fig. 6 presjek po crti  $y_2-y_2$  i fig. 7 presjek po crti  $x_3-x_3$  iz fig. 2

Peć od kaljeva providena je uobičajenim podnožjem A (fig. 1 i 3), u kojem se nalazi prostor  $B_1$  za pepeo, vrata  $B_2$  za pepeo i roštilj  $C_1$  za loženje. Središnji dio C peći sadržuje vrata  $C_2$  ložišnog prostora  $C_3$  (fig. 3) i postrane prostore  $S_1-S_2$  (fig. 4). U svrhu vodjenja plinova loženja meanderskim pravcem napram gore, ugradjene su na poznati način horizontalne ploče  $C_4$ ,  $C_5$ ,  $C_6$ , dočim strše iz spoljašnjih stijena peći šuplja tijela  $G_1-G_6$  u vidu čunja ili adreske čunja u te, plinovima loženja prostujane šuplje prostore, koja tijela povećavaju dodirne plohe izmedju vazduha sobe i vruće površine peći.

Plinovi loženja, koji odlaze iz prostora

M (fig. 4), ulaze u postrani prostor  $S_1$ . Taj je podijeljen pomoću vertikalne pregradne stijene  $N_1$  (fig. 5) tako, da se vode plinovi duž stijene središnjeg prostora M (fig. 4) prvo dolje a zatim opet gore (fig. 5). I na spoljašnjoj stijeni ovog postranog prostora  $S_1$  rasporedjena su šuplja tijela  $G_7-G_{10}$  (fig. 5) u vidu čunja ili adreske čunja, koja strše u šuplji prostor te odavaju od plinova loženja preuzetu toplinu sobnom vazduhu.

Pomoću nekog iznad središnjeg prostora M (fig. 6) smještenog spojnog kanala O, dolaze plinovi loženja u drugi postrani prostor  $S_2$ , u kojem se na isti način, kao u lijevom, postranom prostoru  $S_1$  (fig. 5) vode prvo dolje a zatim opet gore (fig. 7), pri čemu odavaju svoju toplinu šupljim tijelima  $G_{11}-G_{15}$ , koja strše u šuplji prostor i u koje prodire sa spoljašnje strane vazduh te se pri tome ugrije.

Plinovi loženja, koji odlaze iz postranog prostora  $S_2$  dospijevaju preko ispuštne cijevi F u dimnjak. Na gornjem kraju D providjena je peć uobičajenim poklopcom E.

Da bi se pojedini kanali unutar peći mogli učiniti vazda lako pristupačnim za čišćenje, mogu se napraviti šuplja tijela  $G_1-G_{15}$  u obliku čunja ili adreske čunja u vidu samostalnih uložaka, koji se mogu uložiti u primjerene otvore u stijenama peći i lako smjenjivati.

U svrhu iskorišćenja vrućih bočnih stijena ložištnog prostora M za neposredno grijanje sobnog vazduha, mogu biti podešene te bočne strane u vidu šupljih stijena, koje stoje dolje u vezi sa sobnim vazduhom pomoću otvora u spoljašnjoj stijeni peći, dočim stoje šuplji prostori čunjastih uložaka ( $G_4—G_9$  odnosno  $G_{10}—G_{15}$ , fig. 4—7) u bočnim stijenama peći u vezi sa šupljim prostorima bočnih stijena ložištnog prostora M.

Još zgodnije iskorišćenje topline peći postigne se, ako kruži sobni vazduh i među stijenama  $N_1$   $N_2$  postranih prostora  $S_1$   $S_2$  kao i gornjeg dijela D peći. To je omogućeno time, da su i te medjustijene šuplje i da stoje u vezi sa šupljim prostorima bočnih stijena ložištnog prostora M, dočim su smješteni i na prednjoj strani gornjeg dijela D ulošci u vidu čunja ili čunjastog adreska, čiji šuplji prostori stoje u vezi sa šupljim prostorima u medjustijeni gornjeg dijela D (fig. 7).

Ovim pronalaskom postigne se dakle ta korist, da se pri pećima dosada uobičajenih veličina poveća efekat loženja tako, da se peć prema ovom pronalasku može upotrebiti za grijanje većih prostorija nego što je to bilo dosada moguće, a s druge strane, da mogu biti dimenzije peći prema ovom pronalasku za dane prostorije manje od dosada upotrebljenih peći.

#### Zahtjevi patent-a:



1) Peć od kaljeva sa vodjenjem plinova sagorijevanja gore i dolje duž središnjeg prostora u obim bočnim prostorima peći, naznačena time, da su providjene ne samo spoljašnje stijene središnjeg prostora (M) već i obih bočnih prostora ( $S_1$   $S_2$ ) udubinama u vidu čunja ili adreska ču-

nja ( $G_4—G_9$  odnosno  $G_4—G_9$  i  $G_{10}—G_{15}$ ), koje strše u šuplje prostore (M  $S_1$   $S_2$ , fig. 1 i 4) peći, kojim prostorima struju plinovi sagorijevanja, u svrhu uspješnijeg odavanja topline na sobni vazduh.




2) Oblik izvodjenja peći po zahtjevu 1, naznačen time, da su uložene udubine ( $G_4—G_{15}$ ) u vidu šupljih tijela oblika čunja ili adreska čunja na skinivi način u odgovarajuće otvore na stijenama peći, u svrhu, da bi se plinovima sagorijevanja prostrujani šuplji prostori (M  $S_1$   $S_2$ , fig. 4) peći mogli lako čistiti nakon izvadjenja uložaka.

3) Oblik izvodjenja peći od kaljeva po zahtjevu 1, naznačen time, da su podešene obe bočne strane ložištnog prostora (M) u vidu šupljih stijena, koje stoje dolje u vezi sa sobnim vazduhom pomoću otvora u spoljašnjoj stijeni peći, dočim stoje šuplji prostori uložaka oblika čunja ili adreska čunja ( $G_4—G_9$  odnosno  $G_{10}—G_{15}$ , fig. 4—7) u bočnim stijenama peći u vezi sa šupljim prostorima bočnih stijena ložištnog prostora (M), u svrhu, da bi se vruće bočne stijene ložištnog prostora mogle iskoristiti za neposredno zagrijavanje sobnog vazduha.

4) Oblik izvodjenja peći od kaljeva po zahtjevu 3, naznačen time, da su medjustijene ( $N_1$   $N_2$ , fig. 5—7), koje su smještene u obim bočnim prostorima ( $S_1$   $S_2$ ) i u gornjem dijelu (D) peći šuplje i da stoje u vezi sa šupljim prostorima bočnih stijena ložištnog prostora (M), dočim su smještene i na prednjoj strani gornjeg dijela (D) takodjer ulošci u vidu čunja ili adreska čunja, čiji šuplji prostori stoje u vezi sa prostorima medjustijene gornjeg dijela (D), u svrhu, da bi se kruženjem sobnog vazduha šupljim stijenama postiglo uspješnije iskorišćenje topline peći.



*Fig. 4.*



*Fig. 5.*

